

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prof. dr. Ivo Komšić, s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Ismet Briga, s. r.
--	---

Na temelju članka IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PLAĆU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na plaću a koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 31. siječnja 2002. godine i na sjednici Doma naroda od 18. rujna 2001. godine.

Broj 01-3-7/02 12. veljače 2002. godine Sarajevo	Predsjednik Federacije BiH dr. Safet Halilović, v. r.
--	---

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PLAĆU

Članak 1.

U Zakonu o porezu na plaću ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00 i 16/01, u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 6. stavku 1. iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

"13. prekovremeni rad, rad noću i rad subotom i nedjeljom (ako su neradni dani), sukladno članku 27. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/00)."

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. točki 8. točka na kraju teksta zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: "otpremnine zbog prestanka radnog odnosa sukladno članku 143. stavku 2. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99 i 32/00);", a iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

"9. jubilarna nagrada, sukladno članku 28. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/00)."

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Za samostalne ugostiteljske radnje osnovica iz članka 5. stavak 1. ne može biti niža od prosječne mjesečne neto plaće uposlenih na teritoriju Federacije, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku."

Članak 4.

Članak 12. briše se.

Članak 5.

Članak 13. briše se.

Članak 6.

Članak 17. briše se.

Članak 7.

U članku 19. stavku 1., alineja 1. mijenja se i glasi:

"- na plaće i druga osobna primanja uposlenika po osnovi redovitog rada i izvan redovitog rada porez se obračunava i plaća na dan njihove isplate;"

Članak 8.

U članku 20. stavku 2. u četvrtom retku iza riječi: "o izvršenoj isplati" dodaju se riječi: "neto plaće i uplati poreza na plaću i drugih osobnih primanja", a iza riječi "isplati", na kraju, dodaje se riječ "istih".

Članak 9.

U članku 21. riječi: "od 0,2%" zamjenjuju se riječima: "propisanoj Zakonom o visini stope kamate na javne prihode".

Članak 10.

Ovlašćuju se zakonodavno-pravne komisije Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH da utvrde prečišćeni tekst Zakona o porezu na plaću.

Članak 11.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prof. dr. Ivo Komšić, v. r.	Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Ismet Briga, v. r.
--	---

39

Na osnovu člana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, a koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma održanoj 31. januara 2002. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 21. decembra 2001. godine.

Broj 01-3-8/02 12. februara 2002. godine Sarajevo	Predsjednik Federacije BiH dr. Safet Halilović, s. r.
---	---

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97-u daljem tekstu: Zakon), član 6 mijenja se i glasi:

"Obavezno zdravstveno osiguranje zasniva se na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika u okviru kantona Federacije, u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim u ovom zakonu.

Obavezno zdravstveno osiguranje može se zasnivati na načelima uzajamnosti i solidarnosti i u okviru dva ili više kantona, pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom".

Član 2.

U članu 9. riječ "fonda" zamjenjuje se riječju "sredstava".

Član 3.

U članu 13., iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3., koji glase:

"U cilju ostvarivanja jednakih uvjeta za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima, određene prioritetne vertikalne programe zdravstvene zaštite o interesa za Federaciju (u daljem tekstu: prioritetni federalni programi zdravstvene zaštite) i za pružanje prioritetnih

najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, osiguravaju se sredstva federalne solidarnosti kod Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja) od kojih se obrazuje fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: federalni fond solidarnosti).

Sredstva federalne solidarnosti iz stava 2. ovog člana osiguravaju se iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje."

Dosadašnji st. 2., 3. i 4. postaju st. 4., 5. i 6.

Član 4.

U članu 16. riječi: "u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja" i zagrada, brišu se.

Član 5.

U članu 32. stav 2. briše se.

Član 6.

U članu 33. u stavu 1. riječi: "odobrio ministar zdravstva" zamjenjuju se riječima: "odobrila Vlada Federacije".

Član 7.

U članu 35. stav 2., mijenja se i glasi:

"Obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 32. ovog zakona, kao i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: osnovni paket zdravstvenih prava), će utvrditi Parlament Federacije, na prijedlog Vlade Federacije, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uključujući pritom i:

- posebne prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite koja će se sprovoditi na teritoriji Federacije;
- prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije."

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3., koji glasi:

"Do donošenja osnovnog paketa zdravstvenih prava, Vlada Federacije će privremeno utvrditi prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite i prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 8.

U članu 37. dodaje se novi stav 2., koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, Federalni zavod osiguranja i reosiguranja zaključuje ugovore sa zdravstvenim ustanovama koje obezbjeđuju usluge zdravstvene zaštite iz člana 7. stav 2. alineja 1. i 2., ovog zakona, a koje se finansiraju iz sredstava federalne solidarnosti."

Član 9.

U članu 38. u stavu 1., iza riječi: "kantonalni zavod osiguranja", dodaju se riječi: "odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja u slučajevima iz člana 8. ovog zakona."

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Osnove, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 37. stav 1. ovog zakona utvrđuje vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva (u daljem tekstu: kantonalni ministar), a osnove, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 8. ovog zakona utvrđuje Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra zdravstva (u daljem tekstu: federalni ministar)."

U stavu 3., iza riječi: "kantonalnog zavoda osiguranja", dodaju se riječi: "odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja", a iza riječi: "način kontrole vrste, obima i kvaliteta izvršenih usluga", dodaje se zarez i riječ "troškova".

Član 10.

U članu 56., iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4., koji glase:

"Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana obračunavaju i isplaćuju osiguraniku naknadu plaće i istekom 42 odnosno sedam dana bolovanja na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja.

Kantonalni zavod osiguranja obavezan je vratiti isplaćenu naknadu plaće iz stava 3. ovog člana u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva za povrat."

Član 11.

U članu 82. u stavu 1., iza riječi: "kantonalnom zavodu osiguranja" dodaju se riječi: "i u Federalnom zavodu osiguranja i reosiguranja".

Stavovi 4., 5., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

"U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti u okviru jedinstvene stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Vlada Federacije, na prijedlog federalnog ministra, za svaku kalendarsku godinu, posebnom odlukom utvrđuje procenat izdvajanja sredstava od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, u federalni fond solidarnosti, o čemu je dužna izvjestiti Parlament Federacije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Isti iznos sredstava obezbijedit će se iz Budžeta Federacije.

Sredstva federalnog fonda solidarnosti se koriste namjenski za osiguranje jednakih uvjeta za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima, za prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite i prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije i ne mogu se koristiti za druge namjene.

Ukoliko se sredstva federalnog fonda solidarnosti u cijelosti ne iskoriste do kraja tekuće poslovne godine, neutrošeni iznos sredstava vraća se kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja srazmjerno njihovom učešću u formiranju tih sredstava.

Kriteriji i način korištenja sredstava federalne solidarnosti, utvrđuju se posebnom odlukom Vlade Federacije."

Član 12.

U članu 87., iza stava 5., dodaju se novi st. 6., 7., 8., 9. i 10., koji glase:

6) Utvrđena dugovanja po osnovu obaveze obračuna i uplate doprinosa realizuju se tako što se obvezniku obračuna i uplate doprinosa, rješenjem nalaže obaveza da uplati doprinos i robove se ta obaveza treba izvršiti.

7) Žalba na rješenje kojim se nalaže obračun i uplata doprinosa ne odlaže izvršenje rješenja i rješenje je izvršna isprava u postupku izvršenja radi naplate novčanih potraživanja.

8) Federalni zavod osiguranja i reosiguranja prati redovnu uplatu sredstava za federalni fond solidarnosti svih obveznika uplate ovih sredstava, na način i u skladu sa ovim zakonom.

9) Federalni zavod osiguranja i reosiguranja će svojim općim aktom utvrditi način vršenja kontrole iz stava 8. ovog člana.

10) Vlada Federacije će donijeti propis o saradnji institucija zdravstvenog osiguranja i Porezne uprave Federacije u cilju postizanja redovne i potpune uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje kao i uplate sredstava u federalni fond solidarnosti."

Dosadašnji stav 6. briše se.

Član 13.

Član 90. mijenja se i glasi:

"Parlament Federacije može, u osnovnom paketu zdravstvenih prava, utvrditi maksimalni iznos neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite, uzimajući u obzir socijalne prilike osiguranih lica i njihov doprinos obaveznom zdravstvenom

osiguranju, kao i iznos raspoloživih sredstava za finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja."

Član 14.

U članu 95. stav 2., mijenja se i glasi:

"Kantonalni zavodi osiguranja se mogu međusobno udruživati radi ostvarivanja potreba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Federacije i vlada kantona."

Član 15.

U članu 100. u stavu 1., ispred alineje 1. dodaju se nove alineje od 1. do 9., koje glase:

- 1 - prati politiku sprovođenja i unapređivanja obaveznog zdravstvenog osiguranja i koordinira rad kantonálnih zavoda osiguranja u tom domenu;
- 2 - obavlja poslove izrade projekcije sredstava neophodnih za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;
- 3 - planira i prikuplja sredstva federalnog fonda solidarnosti;
- 4 - obavlja poslove u vezi sa izradom osnova za utvrđivanje cijena i cjenovnika zdravstvenih usluga iz osnova obaveznog zdravstvenog osiguranja;
- 5 - obavlja poslove u vezi sa zaključivanjem ugovora, praćenjem sprovođenja, plaćanjem i kontrolom izvršenih zdravstvenih usluga u skladu sa članom 8. ovog zakona;
- 6 - obavlja poslove u vezi sa izradom obračuna ukupnih sredstava ostvarenih i utrošenih u zdravstvu, sa izvještajem;
- 7 - obavlja poslove u vezi sa izradom obračuna ukupnih sredstava ostvarenih i utrošenih za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja sa izvještajem;
- 8 - obavlja poslove u vezi sa izradom obračuna sredstava federalnog fonda solidarnosti, po namjenama, sa izvještajem;
- 9 - obavlja poslove u vezi sa nabavkama iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima."

Dosadašnje alineje 1. do 10. postaju alineje 10. do 19.

Član 16.

Iza člana 100. dodaje se novi član 100a., koji glasi:

"Član 100a.

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja obavlja poslove izrade obračuna ukupnih sredstava ostvarenih i utrošenih u zdravstvu Federacije (u daljem tekstu: obračun sredstava u zdravstvu).

Obračun sredstava u zdravstvu obuhvata obradu prikupljenih podataka o:

- stanovništvu (demografska struktura);
- zaposlenim, nezaposlenim, korisnicima penzije, korisnicima prava po osnovu socijalne zaštite i sl.;
- iznosima plaća, penzija i drugih ličnih primanja;
- osiguranicima, licima koja od ovih izvode pravo na zdravstvenu zaštitu, neosiguranim licima;
- prihodima (po izvorima) i rashodima (po namjenama) kantonálnih zavoda zdravstvenog osiguranja, Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja, te institucija dobrovoljnog (privatnog) zdravstvenog osiguranja;
- prihodima (po izvorima) i rashodima (po namjenama) zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika u privatnoj praksi;
- zaposlenosti po stepenu obrazovanja i zanimanja u institucijama zdravstvenog osiguranja i zdravstvenim ustanovama i u privatnoj praksi;
- kapacitetima i iskorišćenosti kapaciteta u zdravstvenim ustanovama i u privatnoj praksi.

Podaci iz stava 2. ovog člana sistematizuju se i obrađuju na nivou općina i kantona te se objedinjavaju za Federaciju kao cjelinu.

Izvori podataka za obračun sredstava u zdravstvu su zvanični izvještaji o poslovanju odnosno završni računi institucija zdravstvenog osiguranja, zdravstvenih ustanova, izvještaji iz privatne prakse, te na zakonom propisani način objavljeni podaci Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno zavoda za javno zdravstvo kantona i dr.

Pravilnikom o obračunu sredstava u zdravstvu koga donosi federalni ministar pobliže se uređuju obaveze učesnika u postupku i rokovi za obradu i analizu podataka, vrsta i sadržaj izvještaja o rezultatima obračuna sredstava u zdravstvu, način njegovog objavljivanja i dr."

Član 17.

U članu 102. stav 2., mijenja se i glasi:

"Upravni odbor Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja ima 11 članova koje imenuje Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra, i to:

- po jedan član iz svakog kantona, kojeg predlažu kantonálna ministarstva zdravstva;
- jedan član iz Federalnog ministarstva zdravstva."

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi:

"Upravni odbor donosi odluke većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora."

Član 18.

U članu 104. u stavu 1. iza alineje 4. dodaju se nove alineje 5. do 11., koje glase:

- donosi projekciju sredstava neophodnih za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;
- utvrđuje prijedlog Pravilnika o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora iz člana 8. ovog zakona;
- donosi opći akt o osnovama za utvrđivanje cijena sa cjenovnikom zdravstvenih usluga iz osnova obaveznog u zdravstvenog osiguranja;
- usvaja obračune iz člana 15. stav 1. alineja 6., 7. i 8. ovog zakona i dostavlja ih Parlamentu Federacije na razmatranje;
- donosi finansijski plan federalnog fonda solidarnosti;
- priprema Prednacrt odluke o utvrđivanju prioriteta i vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioriteta i najstroženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Prednacrt odluke o kriterijima i načinu korištenja sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine;
- raspoređuje sredstva federalne solidarnosti u utvrđenim namjenama;
- prati izvršenje prihoda i rashoda federalnog fonda solidarnosti i o tome dostavlja izvještaje kantonálnim zavodima zdravstvenog osiguranja i Federalnom ministarstvu zdravstva svaka tri mjeseca;
- donosi odluku o raspisivanju tendera za nabavku potrošnog materijala i lijekova i imenuje komisiju za provođenje tendera i izbor najpovoljnijeg ponuđača;
- utvrđuje ugovore koje Federalni zavod osiguranja i reosiguranja zaključuje sa zdravstvenim ustanovama za pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava solidarnosti i prati njihovo izvršenje;
- donosi druge akte neophodne za poslovanje federalnog fonda solidarnosti."

Dosadašnje alineje 5. do 10. postaju alineje 12. do 17.

Član 19.

U členu 105. iz stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Direktor Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja ima zamjenika.

Direktori i zamjenik direktora Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja ne mogu biti imenovani iz istog konstitutivnog naroda u Federaciji."

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 5., iz riječi "direktora" dodaju se riječi: "i zamjenika direktora".

Član 20.

U roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vlada Federacije će:

- donijeti odluke iz člana 7. stav 3. i člana 11. st. 3. i 7. ovog zakona;
- imenovati Upravni odbor, kao i direktora i zamjenika direktora Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.

U roku iz stava 1. ovog člana, vlada kantona i Vlada Federacije će donijeti pravilnik iz člana 9. stav 2. ovog zakona, a federalni ministar pravilnik iz člana 16. stav 5. ovog zakona.

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja i kantonalni zavodi osiguranja uskladit će statute i druge opće akte u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 21.

Svi dosadašnji kantonalni i međukantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja dužni su izvršiti svoju preregistraciju u skladu sa ovim zakonom.

Član 22.

Primjena odredbi ovog zakona, koje se odnose na prikupljanje i korištenje sredstava federalnog fonda solidarnosti, počet će u roku od 30 dana od dana donošenja odluka Vlade Federacije iz člana 20. stav 1. alineja 1. i 2. ovog zakona.

Član 23.

Primjena odredaba ovog zakona, koje se odnose na uspostavu federalnog fonda solidarnosti, počet će nakon organizovanja i početka rada zavoda zdravstvenog osiguranja u svim kantonima na teritoriji Federacije, na način i u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 24.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prof. dr. Ivo Komšić, s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Ismet Briga, s. r.
--	---

Na temelju članka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, a koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 31. siječnja 2002. godine i na sjednici Doma naroda od 21. prosinca 2001. godine.

Broj 01-3-8/02
12. veljače 2002. godine
Sarajevo

Predsjednik
Federacije BiH
dr. Safet Halilović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97-u daljnjem tekstu: Zakon), članak 6. mijenja se i glasi:

"Obvezno zdravstveno osiguranje temelji se na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika u okviru kantona i Federacije, u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim u ovom zakonu.

Obvezno zdravstveno osiguranje može se temeljiti na načelima uzajamnosti i solidarnosti i u okviru dva ili više kantona, pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom".

Članak 2.

U članku 9. riječ "fonda" zamjenjuje se riječju "sredstava".

Članak 3.

U članku 13., iz stavka 1. dodaju se novi st. 2. i 3., koji glase:

"U cilju ostvarivanja jednakih uvjeta za sprovođenje obveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima, za određene prioritetne vertikalne programe zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju (u daljnjem tekstu: prioritetni federalni programi zdravstvene zaštite) i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, osiguravaju se sredstva federalne solidarnosti kod Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja) od kojih se obrazuje fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: federalni fond solidarnosti).

Sredstva federalne solidarnosti iz stavka 2. ovog članka osiguravaju se iz doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje".

Dosadašnji st. 2., 3. i 4. postaju st. 4., 5. i 6.

Članak 4.

U članku 16. riječi: "u daljnjem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja" i zagrada, brišu se.

Članak 5.

U članku 32. stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 33. u stavku 1. riječi: "odobrio ministar zdravstva" zamjenjuju se riječima: "odobrila Vlada Federacije".

Članak 7.

U članku 35. stavak 2., mijenja se i glasi:

"Obim prava obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 32. ovog zakona, kao i drugih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: osnovni paket zdravstvenih prava), utvrdit će Parlament Federacije, na prijedlog Vlade Federacije, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uključujući pritom i:

- posebne prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite koja će se sprovođiti na teritoriju Federacije;
- prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

"Do donošenja osnovnog paketa zdravstvenih prava, Vlada Federacije će privremeno utvrditi prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite i prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, koji će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

маја 2008. године и на сједници Дома народа од 17. октобра 2008. године.

Број 01-02-511/08

31. октобра 2008. године
Сарајево

Предсједница
Борјана Кришто, с. р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.

У Закону о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97 и 7/02 - у даљњем тексту: Закон), у члану 19. тачка 13. мијења се и гласи:

"13. дјеца која су навршила 15 година живота, односно старији малолетници до 18 година живота, а нису завршили основно школовање или се по завршетку основног школовања нису запослили, ако су се пријавили заводу за запошљавање,".

Иза тачке 13. додају се нове тачке 13а. и 13б. које гласе:

"13а. дјеца од рођења, као и дјеца за вријеме редовног школовања у основним и средњим школама, односно студирања на вишим и високим школама те факултетима, која су држављани Босне и Херцеговине са пребивалиштем на територији Федерације, а нису здравствено осигурани као чланови породице осигураника, али најдуже до навршене 26. године живота.

13б. лица након навршених 65 година живота, која имају пребивалиште на територији Федерације, а која нису здравствено осигурани по другом основу у Босни и Херцеговини или другој држави (у даљњем тексту Закона: лица након навршених 65 година живота),".

У тачка 14. из ријечи "лица" додају се ријечи: "старија од 18 година".

Члан 2.

У члану 86. у ставу 1. иза тачке 7. додаје се нова тачка 7а. која гласи:

"7а. орган управе кантона надлежан за послове социјалне и дјечије заштите

- за дјecu од рођења до поласка у основну школу која нису осигурани по другом основу, а у складу са чланом 19. тачка 13а. Закона,

- за лица након навршених 65 година живота, која нису здравствено осигурани по другом основу, а у складу са чланом 19. тачка 13б. Закона.

Тачка 8. мијења се и гласи:

"8. орган управе кантона надлежан за образовање - за ученике, односно студенте који нису осигурани по другом основу у складу са чланом 19. тачка 13а. Закона, као и за ученике односно студенте који врше практичан рад у вези са наставом,".

Члан 3.

У члану 90. иза става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:

"Дјеца од рођења до навршене 15. године живота, односно старији малолетници до 18 година живота и лица након навршених 65 година живота, који нису здравствено осигурани по другом основу, ослобођени су од плаћања средстава личног учешћа осигураних лица приликом коришћења здравствене заштите.

За дјecu од рођења до навршених 15 година живота, односно старије малолетнике до 18 година живота и лица након навршених 65 година живота, који нису здравствено осигурани по другом основу, плаћање непосредног учешћа у трошковима здравствене заштите вршиће орган управе кантона надлежан за послове социјалне и дјечије заштите."

Члан 4.

Кантонални органи управе, Заводи здравственог осигурања кантона и Владе кантона дужни су ускладити своје акте с одредбама овог Закона у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог Закона.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а примјењује се од 01.01.2009. године.

Председавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Стјепан Крешић, с. р.

Председавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Сафет Софтић, с. р.

На основу члана IV. В. 7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

UKAZ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Proглашава се Закон о измјенaма и допунама Закона о здравственом осигурању који је donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine на сједници Представничког дома од 27. маја 2008. године и на сједници Дома народа од 17. октобра 2008. године.

Број 01-02-511/08
31. октобра 2008. године
Сарајево

Предсједница
Борјана Кришто, с. р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.

У Закону о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97 и 7/02 - у даљњем тексту: Закон) у члану 19. тачка 13. мијења се и гласи:

"13. дјеца која су навршила 15 година живота, односно старији малолетници до 18 година живота, а нису завршили основно школовање или се по завршетку основног школовања нису запослили, ако су се пријавили заводу за запошљавање,".

Иза тачке 13. додају се нове тач. 13а. и 13б. које гласе:

"13а. дјеца од рођења, као и дјеца за вријеме редовног школовања у основним и средњим школама односно студирања на вишим и високим школама те факултетима, која су држављани Босне и Херцеговине са пребивалиштем на територији Федерације, а нису здравствено осигурани као чланови породице осигураника, али најдуже до навршене 26. године живота.

13б. лица након навршених 65 година живота која имају пребивалиште на територији Федерације, а која нису здравствено осигурани по другом основу у Босни и Херцеговини или другој држави (у даљњем тексту Закона: лица након навршених 65 година живота),".

У тачки 14. иза ријечи "лица" додају се ријечи: "старија од 18 година".

Члан 2.

У члану 86. у ставу 1. иза тачке 7. додаје се нова тачка 7а. која гласи:

"7а. орган управе кантона надлежан за послове социјалне и дјечије заштите

- за дјecu од рођења до поласка у основну школу која нису осигурани по другом основу, а у складу са чланом 19. тачка 13а. Закона,

- за лица након навршених 65 година живота, која нису здравствено осигурани по другом основу, а у складу са чланом 19. тачка 13б. Закона.

Тачка 8. мијења се и гласи:

"8. орган управе кантона надлежан за образовање - за ученике односно студенте који нису осигурани по другом основу

u skladu sa članom 19. tačka 13a. Zakona, kao i za učenike odnosno studente koji vrše praktičan rad u vezi sa nastavom.”

Član 3.

U članu 90. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
 "Djeca od rođenja do navršene 15. godine života, odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života i lica nakon navršenih 65 godina života, koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, oslobođeni su od plaćanja sredstava ličnog učešća osiguranih lica prilikom korištenja zdravstvene zaštite.

Za djecu od rođenja do navršenih 15 godina života, odnosno starije maloljetnike do 18 godina života i lica nakon navršenih 65 godina života, koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, plaćanje neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite vršit će organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite."

Član 4.

Kantonalni organi uprave, zavodi zdravstvenog osiguranja kantona i vlade kantona dužni su uskladiti svoje akte sa odredbama ovog Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 01.01.2009. godine.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Krešić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić, s. r.

1154

Temeljem članka IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 14. listopada 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 24. listopada 2008. godine.

Broj 01-02-512/08
31. listopada 2008. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, v. r.

ZAKON

O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I. SUKOB INTERESA

Članak 1.

Opće odredbe

- (1) Radi sprječavanja sukoba interesa ovim se zakonom uređuju posebne obveze izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona i jedinica lokalne samouprave u obnašanju javne funkcije.
- (2) Sukob interesa postoji u situacijama u kojima izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju privatni interes koji utječe ili može utjecati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obnašanju javne funkcije.

Članak 2.

Načela djelovanja

- (1) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici u obnašanju javnih funkcija moraju postupati zakonito, učinkovito, nepristrano, časno, te se pridržavati načela odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti.
- (2) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici osobno su odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih funkcija na koje su imenovani, odnosno izabrani i politički su odgovorni prema organu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.
- (3) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici koji obnašaju javne funkcije trebaju se ponašati savjesno i odgovorno, da ne ugrožavaju povjerenje i pouzdanje građana, te da poštuju kako zakonske, tako i druge propise kojima se određuju prava, obveze i odgovornosti u obnašanju javnih funkcija.
- (4) U obnašanju javne funkcije izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici moraju se pridržavati etike poziva i funkcije koju obnašaju.
- (5) U obnašanju javne funkcije izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa.
- (6) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju koristiti javnu funkciju za osobnu dobit osobe koja je s njima povezana. Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost.
- (7) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici kao javne osobe moraju djelovati u interesu građana.
- (8) U obnašanju funkcija izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici obvezni su imovinu, sredstva za rad i finansijska sredstva što su im povjerena koristiti isključivo u svrhu za koju su namijenjena i na učinkovit način.
- (9) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici u vrijeme obnašanja javne funkcije primaju plaću i naknade za funkciju koju obnašaju sukladno zakonskim propisima o plaćama i naknadama uposlenih u Federaciji i drugim propisima.

Članak 3.

Definicije

U smislu ovoga zakona:

- a) "ovlaštenom osobom" smatra se osoba koja je osnivačkim aktom ili statutom poduzeća ovlaštena da predstavlja i zastupa poduzeće. Pod ovlaštenom osobom podrazumijeva se i poduzetnik, odnosno fizička osoba koja samostalno na tržištu obavlja djelatnosti radi stjecanja dobiti;
- b) "srodnici" su bliski srodnici, srodnici u pravoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do trećeg stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja i dijete bračnog druga;
- c) "bliskim srodnikom" smatraju se braćni i izvanbraćni drug, dijete, majka, otac, usvojitelj i usvojenik izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika;
- d) "interesno povezana osoba" podrazumijeva srodnika ili osobu koja je s izabranim dužnosnikom, nositeljem izvršne funkcije i savjetnikom u osobnoj, političkoj, ekonomskoj ili drugoj vezi koja bi mogla utjecati na objektivnost u radu izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika;
- e) "izabranim dužnosnicima" smatraju se:
 1. zastupnici i izaslanici Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije),
 2. zastupnici u zakonodavnim organima kantona,
 3. vijećnici u gradskim i općinskim vijećima;

"Ако надлежни уред Пореске управе Федерације Босне и Херцеговине не прихвати поднесу пријаву, а кантонални завод здравственог осигурања утврди својство осигураног лица по неком другом основу, о томе кантонални завод здравственог осигурања доноси писано рјешење које доставља подносиоцу пријаве и заинтересованом лицу."

Став 7. се брише.

Члан 3.

У члану 87. став 1. мијења се и гласи:

"Контролу обрачуна и уплате доприноса врши Пореска управа Федерације Босне и Херцеговине у складу са Законом о доприносима и чланом 23. Закона о јединственој регистрацији."

У члану 87. ст. 2. и 3. бришу се.

Досадашњи ст. 4. до 10. постају ст. 2. до 8.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједavajuћа Домa народа Парламента Федерације БиХ Каролина Павловић, с. р.	Предсједavajuћи Представничког дома Парламента Федерације БиХ Денис Звиздић, с. р.
---	---

На основу члана IV.B.7.a)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojega je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 22. juna 2011. godine i na sjednici Doma naroda, održanoj 18. jula 2011. godine.

Broj 01-02-480/11
27. jula 2011. godine
Sarajevo

Predsjednik
Živko Budimir, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Члан 1.

У Закону о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97, 7/02 и 70/08) у члану 18. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

"Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине дужан је преузети податке из Базе података Јединственог система и дистрибуирати их надлежним кантоналним заводима здравственог осигурања у складу са Законом о Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса ("Службене новине Федерације БиХ", број 42/09) (у даљњем тексту: Закон о јединственој регистрацији)."

Члан 2.

У члану 54. став 1. мијења се и гласи:

"Обвезници уплате доприноса дужни су поднети надлежном уреду Пореске управе Федерације Босне и Херцеговине обрасце прописане Законом о јединственој регистрацији ради остваривања права и обавеза из обавезног здравственог осигурања и издавања посебне исправе из члана 53. став 2. овог закона."

У ставу 2. ријечи: "правно или физичко лице" замјенјују се ријечима: "обвезници уплате доприноса".

Став 3. мијења се и гласи:

"Ако надлежни уред Пореске управе Федерације Босне и Херцеговине не прихвати поднесу пријаву, а кантонални завод

здравственог осигурања утврди својство осигураног лица по неком другом основу, о томе кантонални завод здравственог осигурања доноси писано рјешење које доставља подносиоцу пријаве и заинтересованом лицу."

Став 7. се брише.

Члан 3.

У члану 87. став 1. мијења се и гласи:

"Контролу обрачуна и уплате доприноса врши Пореска управа Федерације Босне и Херцеговине у складу са Законом о доприносима и чланом 23. Закона о јединственој регистрацији."

У члану 87. ст. 2. и 3. се бришу.

Досадашњи ст. од 4. до 10. постају ст. од 2. до 8.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједavajuћа Домa народа Парламента Федерације БиХ Каролина Павловић, с. р.	Предсједavajuћи Представничког дома Парламента Федерације БиХ Денис Звиздић, с. р.
---	---

1194

Темелјем чланка IV.B.7.a)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, kojega je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkoga doma, održanoj 22. lipnja 2011. godine i na sjednici Doma naroda, održanoj 18. srpnja 2011. godine.

Broj 01-02-481/11
27. srpnja 2011. godine
Sarajevo

Predsjednik
Živko Budimir, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

Чланак 1.

У Закону о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 и 61/06), чланак 15. мијења се и гласи:

"Федерално министарство образовања и зnanosti врши управне, стручне и друге послове утврђене законом, а који се односе на координацију планирања и активности у подручју: предшколског, основног, средњег и високог образовања, педагошких стандарда и просторних норматива, опреме и наставних средстава предшколског, основног, средњег и високог образовања и одгоја, nostrifikacije i ekvivalencije inozemnih školskih svjedodžbi i diploma, стручног образовања и усавршавања наставног особља, удџбеника за основно и средње образовање, provedbe Bolonjskog procesa, znanstvenoistraživačkog rada na unapređenju odgojno-obrazovnog rada, dačkog i studentskog standarda, razvitka znanstvenoistraživačke djelatnosti, koordinacije znanstvenoistraživačkih i istraživačkorazvojnih aktivnosti, razvitka znanstvenoistraživačkih organizacija, poticanja temeljnih primijenjenih istraživanja, razvitka investicijskih tehnologija i kadrova u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, praćenja inovacija, razvitka i unapređenja tehnologija, koordinacije u ostvarivanju prava mladih u području obrazovanja i znanosti i druge poslove utvrđene zakonom."



**ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

672

На основу члана IV.B.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

**О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О
ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ**

Проглашава се Закон о измјени Закона о здравственом осигурању, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 18.04.2018. године и на сједници Дома народа од 19.04.2018. године.

Број 01-02-1-245-01/18
09. маја 2018. године
Сарајево

Предеједник
Маринко Чавара, с. р.

**ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ
ОСИГУРАЊУ**

Члан 1.

У Закону о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97, 7/02, 70/08 и 48/11) у члану 87. став 3. се брише.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмога дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајућа
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Лидија Брадара, с. р.

Председавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Един Мушић, с. р.

На основу члана IV.B.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

УКАЗ

**О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О
ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ**

Проглашава се Закон о измјени Закона о здравственом осигурању, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 18.04.2018. године и на сједници Дома народа од 19.04.2018. године.

Број 01-02-1-245-01/18
09. маја 2018. године
Сарајево

Предсједник
Маринко Чавара, с. р.

**ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ
ОСИГУРАЊУ**

Члан 1.

У Закону о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97, 7/02, 70/08 и 48/11) у члану 87. став 3. се брише.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајућа
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Лидија Брадара, с. р.

Председавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Един Мушић, с. р.

**ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU**

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), u članu 19. iza tačke 21, dodaje se nova tačka 22. koja glasi:

"22. roditelju njegovatelju kojem je priznat status roditelja njegovatelja u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, ukoliko je neuposlen i prijavljen je na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje ili ukoliko nije na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, a nije osigurana osoba u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Status osiguranika po ovom osnovu, roditelju njegovatelju traje dok traje i status roditelja njegovatelja u smislu Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, ali ne duže od navršene 65. godine života roditelja njegovatelja."

Član 2.

U članu 80. tačka 12. mijenja se i glasi:

"12. sredstava budžeta Federacije, kantona odnosno općine;".

Član 3.

U članu 86. iza tačke 12, dodaje se nova tačka 13. koja glasi:

"13. centar za socijalni rad odnosno općinska služba za socijalnu zaštitu - za roditelja njegovatelja iz člana 19. tačka 22. ovog Zakona, iz sredstava federalnog budžeta doznačenih za finansiranje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje roditelju njegovatelju u skladu sa odredbama Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na osnovu tog zakona."

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se u skladu sa propisima o budžetima u Federaciji i propisima o izvršavanju budžeta Federacije.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

**UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA
ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU**

Proglašava se Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 28.6.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 28.7.2022. godine.

Broj 01-02-1-355-01/22
29. srpnja 2022. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.

**ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU**

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), u članku 19. iza tačke 21, dodaje se nova tačka 22. koja glasi:

"22. roditelju njegovatelju kojem je priznat status roditelja njegovatelja sukladno Zakonu o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na temelju ovog zakona, ukoliko je neuposlen i prijavljen je na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje ili ukoliko nije na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, a nije osigurana osoba u Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Status osiguranika po ovom osnovu, roditelju njegovatelju traje dok traje i status roditelja njegovatelja u smislu Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na temelju ovog zakona, ali ne dulje od navršene 65. godine života roditelja njegovatelja."

Članak 2.

U članku 80. tačka 12. mijenja se i glasi:

"12. sredstava proračuna Federacije, kantona odnosno općine;".

Članak 3.

U članku 86. iza tačke 12, dodaje se nova tačka 13. koja glasi:

"13. centar za socijalni rad odnosno općinska služba za socijalnu zaštitu - za roditelja njegovatelja iz članka 19. tačka 22. ovog Zakona, iz sredstava federalnog proračuna doznačenih za financiranje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje roditelju njegovatelju sukladno odredbama Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na temelju tog zakona."

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se sukladno propisima o proračunima u Federaciji i propisima o izvršavanju proračuna Federacije.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.

На основу члана IV.B.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

**УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ
ОСИГУРАЊУ**

Проглашава се Закон о измјени и допунама Закона о здравственом осигурању, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 28.06.2022. године и на сједници Дома народа од 28.07.2022. године.

Број 01-02-1-355-01/22
29. јула 2022. године
Сарајево

Предсједник
Маринко Чавара, с. р.